

Beke ya ho tobana le bomorabe

Ho Lokollwa ha Buka:

Studying While Black (Ho Ithuta o le Motho ya Motsho)

Ke Nalane ya Bomang e Bohlokwa: Ho fedisa bokolone boo nalane ya Seafrika e ngotsweng ka bona

Ditherisano:

Molao o tsamaisang dipolotiki

Bomorabe le dipolotiki tse hlahisang tsebo

Bomorabe, Ho Amohelwa le ho akaretsa bohle

Mathata a ho senya ntlo ya monghadi ka dithulusi tsa monghadi

Dipuisano:

Puisano le SCC

Puisano e Nahannweng Hantle

Morabe, Puo le polotiki e akaretsang bohle

Ho Utlwisisa Diphello Tsa Kgethollo heArt - healing through art (ho thojwa maikutlo ka bonono)

Ho Tlosa Bokolone le ho Fetola Yunivesithi

Ho bolelang hore yunivesithi e “tobane le bomorabe”? Ho tobana le bomorabe yunivesithing ya Afika Borwa ke ho tobana le kamano e teng pakeng tsa bomorabe le monyetla wa thuto; ke ho bo lwantsha, ke ho jara boikarabelo bakeng sa bona, ke ho utlwisisa kamoo bo amang kateng mosebetsi wa rona wa ho ruta, le ho ba le seabo mosebetsing wa ho etsa dipatlisiso ho baahi. Re qala ntlheng ya hore bomorabe ke karolo ya nalane e ke keng ya arohangwa le diketsahalo tsa kgethollo tseo Afika Borwa e ileng ya tobana le tsona; mme ha re nka malebela tseleng eo Audre Lorde a utlwisang dintho ka yona ya hore “dithulusi tsa monghadi le ka mohla di ke ke tsa senya ntlo ya monghadi”, ho tobana le bomorabe ho bolela ho lwantshana le bona ka thata ka morero wa ho bo fedisa.

Porojeke ya ho tobana le bomorabe yunivesithing ke ho fetola mekgwa ya thuto e ka nnang ya fedisa karohano ya bomorabe kapa e ka nnang ya baka dikarohano ya bomorabe hape ke ya ho batlisisa hore bo bile teng jwang. Sena se tla finyellwa ka hore bohle ba fuwe monyetla o lekanang wa ho ntsha maikutlo a bona a fapafapaneng, e leng sona morero wa lenaneo lena le nkang beke.

Khamphase ya Mafikeng

08 Mmesa 2019

10h00-11h30 Ho bulwa ha lebala la dipontsho : Marilyn Setlalentoa

Sebaka: Holo ya Merero Yohle

08 Mmesa 2019

12h00-13h30 Pulo: Prof Robert Balfour

Puisano le ho Lokollwa ha Buka ya Studying While Black (Ho Ithuta o le Motho ya Motsho): Alude Mahali, Relebohile Moletsane le Sharlene Swartz (UKZN)

Moqoqo le ya/ba kgethilweng ba SCC

Sebaka: Holo ya Merero Yohle

08 Mmesa 2019

14h00-16h00 Kenyelletso: Pamela Maseko

Ditherisano ka Bomorabe le dipolotiki tse hlahisang tsebo le Ho Lokollwa ha Buka ya Ke Nalane ya Bomang e Bohlokwa: Lungisile Ntsebeza o buisana le Mokgadi Molope (NWU) le mo/baithuti – ya/ba kgethilweng ba SCC

Sebaka: Holo ya Merero Yohle

09 Mmesa 2019

10h00-11h30 Puisano le SCC

Sebaka: Holo ya Merero Yohle

09 April 2019

12h00-13h30 Kenyelletso: Liqhwa Siziba

Ditherisano: Melao e Tsamaisang Dipolotiki Zethu Cakata (UNISA), Neil Roos (UFS)

Mosebetsi wa NWU

Puisano le ya/ba kgethilweng ba SCC

Sebaka: Holo ya Merero Yohle

09 Mmesa 2019

14h00-16h00 Mosebetsi wa boqapi ba bonono

Seo bomorabe bo se bolelang ho nna: #facingrace #mynwuway

Sebaka: Holo ya Merero Yohle

10 Mmesa 2019

10h00-11h30 Kenyelletso: Moithuti

Puisano/Lekgotla

Bomorabe, Puo le polotiki e akaretsang bohle

Sebaka: Holo ya Merero Yohle

10 Mmesa 2019

12h00-13h00 Kenyelletso: Herman Grobler le Herman Myburgh

Dipuisano ka tlhokomediso ka bomorabe: Na o motho ya sa shebeng mmala wa letlalo hona na ho etsa jwalo ho kotsi? Ho ikamahanya le bohle kapa ba bong bo itseng feela – phapang ke eng?

Puisano le ya/ba kgethilweng ba SCC

Sebaka: Holo ya Merero Yohle

12 Mmesa 2019

10h00-11h30 Puisano/Lekgotla le ho Kwala

Ho Tlosa Bokolone le ho Fetola Yunivesithi Marilyn Setlallentoa le Sonia Swanepoel, SCC

Sebaka: Holo ya Merero Yohle

12 Mmesa 2019

12h00-13h30 Tantsi ya sekgele

Sebaka: Holo ya Merero Yohle

Khamphase ya Potchefstroom

08 Mmesa 2019

10h00-11h30 Ho bulwa ha lebala la dipontsho: Daryl Balia

Sebaka: Lebala la dipontsho la NWU

08 Mmesa 2019

12h00-13h30 Kenyelletso: Wemar Strydom

Ditherisano Melao e Tsamaisang Dipolotiki Zethu Cakata (UNISA), Neil Roos (UFS) le Petra Bester

Puisano le ya/ba kgethilweng ba SCC

Sebaka: Holo ya Heimat

08 Mmesa 2019

14h00-1600 Mosebetsi wa boqapi ba bonono

Seo bomorabe bo se bolelang ho nna: #facingrace

#mynwuway

Sebaka: Holo ya Heimat

09 Mmesa 2019

10h00-11h30 Kenyelletso: Pamela Maseko

Ditherisano ka Bomorabe le Dipolotiki tse hlahisang tsebo le Ho Lokollwa ha Buka ya Ke Nalane ya Bomang e Bohlokwa : ho fedisa bokolone boo nalane ya Seafrika e ngotsweng ka bona: Lungisile Ntsebeza a Buisana le ya/ba kgethilweng ba SCC, Jean du Toit

Sebaka: Holo ya Heimat

09 Mmesa 2019

12h00-13h30 Kenyelletso: Anné Verhoef

Ho Lokollwa ha Buka le Moqoqo ka Studying While Black (Ho Ithuta o le Motho ya Motsho): Alude Mahali, Relebohile Moletsane le Sharlene Swartz (UKZN)

Puisano le ya/ba kgethilweng ba SCC

Sebaka: Holo ya Heimat

9 Mmesa 2019

14h00-16h00 Kenyelletso: Herman Grobler le Herman Myburgh

Dipuisano ka tlhokomediso ya bomorabe: Na o motho ya sa shebeng mmala wa letlalo hona na ho etsa jwalo ho kotsi? Ho ikamahanya le bohle kapa ba bong bo itseng feela – phapang ke eng?

Puisano le ya/ba kgethilweng ba SCC

Sebaka: Holo ya Heimat

10 Mmesa 2019

10h00-11h30 Kenyelletso: Moithuti

Puisano/Lekgotla

Bomorabe, Puo le polotiki e akaretsang bohle

Sebaka: Holo ya Heimat

11 Mmesa 2019

12h00-13h30 Kenyelletso: Moithuti

Ditherisano: Mathata a ho senya ntlo ya monghadi ka dithulusi tsa monghadi Leigh-Ann Naidoo (UCT), Neil Roos (UFS)

Sebaka: Holo ya Heimat

12 Mmesa 2019

10h00-11h30 Puisano/Lekgotla le ho Kwala

Ho Tlosa Bokolone le ho Fetola Yunivesithi Daryl Balia le Robert Balfour, SCC

Sebaka: Holo ya Heimat

12 Mmesa 2019

12h00-13h30 Tantshi ya sekgele

Sebaka: Holo ya Heimat

Khamphase ya Kgutlotharo ya Lekwa

08 Mmesa 2019

12h00-13h30 Ho bulwa ha lebala la dipontsho: Mirna Nel

Sebaka: Sebaka se Bulehileng sa Laeborari

08 Mmesa 2019

14h00-16h00 Kenyelletso: Jaco Hoffman

Ho Lokollwa ha Buka le moqoqo ka Studying While Black (Ho Ithuta o le Motho ya Motsho): Nolwandle Lembethe(NWU), Sibusiso Maseko (UNISA)

Puisano le ya/ba kgethilweng ba SCC

Motsamaisi wa Lenaneo: Moithuti le Andre Goodrich

Sebaka: Mohahong wa 6 wa Old Mutual

09 Mmesa 2019

10h00-11h30 Puisano e Nahannweng Hantle

(dikhamphase tsohle tse tharo di nka karolo)

Sebaka: Lapa e Kgolo

09 Mmesa 2019

14h00-16h00 Puisano e Nahannweng Hantle

(dikhamphase tsohle tse tharo di nka karolo)

Sebaka: Lapa e Kgolo

10 Mmesa 2019

10h00-11h30 Kenyelletso: Moithuti

Puisano/Lekgotla

Bomorabe, Puo le polotiki e akaretsang bohle

Sebaka: Mohahong wa 6 wa Old Mutual

10 Mmesa 2019

12h00-13h30 Kenyelletso: Tobie van Dyk

Ditherisano ka Bomorabe, Ho Amohelwa le ho akaretsa bohle: Leigh-Anne Naidoo (UCT), Pia Bombardella (NWU)

Puisano le ya/ba kgethilweng ba SCC

Sebaka: Mohahong wa 6 G02 Samancor

11 Mmesa 2019

10h00-12h00 Kenyelletso Moithuti

Dipapadi tsa Afrika Borwa

Nolwandle Lembethe le ya/ba kgethilweng ba SCC

Ka ntle ho Mohaho wa 6

12 Mmesa 2019

10h00-11h30 Puisano/Lekgotla

Ho Tlosa Bokolone le ho Fetola Yunivesithi Linda du Plessis le Mirna Nel, SCC

Sebaka: Mohahong wa 6 wa Old Mutual

12 Mmesa 2019

12h00 - 13h30 Tantsi ya sekgele

Sebaka: Lebaleng la Krikete